



Šifra predmeta: HBOI05	Naziv predmeta: BIOINFORMATIKA																																												
Ciklus: DRUGI	Godina: PRVA	Semestar: I	Broj ECTS kredita: 4																																										
Status: IZBORNI		Ukupan broj sati: 60 Predavanja: 30 Laboratorijske vježbe: 30																																											
Učesnici u nastavi	Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet																																												
Preduslov za upis:	NEMA																																												
Cilj (ciljevi) predmeta:	Upoznavanje studenata sa osnovnim principima bioinformatike, njenim najvažnijim područjima izučavanja, kao i tehnikama i primjenama u biohemiji.																																												
Tematske jedinice:	<ol style="list-style-type: none"> Osnovna područja hemijske bioinformatike. Primjene bioinformatike u izučavanju glikomiksa, lipidomiksa, proteomiksa i genomiksa. Osnova, definicija i značaj metabolomiksa. Pregled tehnika u izučavanju metabolomiksa (metode izolacije i analize metabolita). Osnovni principi metaboličkog inžinjeringu. 																																												
Ishodi učenja:	<p>Znanje: Sticanje naprednih znanja o računarskim alatima koji se upotrebljavaju za praćenje biohemijskih reakcija (glikomiksa, lipomiksa, proteomiksa i genomiksa).</p> <p>Vještine: Korištenjem programa i dostupnih online platformi koristi računarske alate (AutoDock, Chimera) za praćenje biohemijskih reakcija (glikomiksa, lipomiksa, proteomiksa i genomiksa)</p> <p>Kompetencije: Student je sposoban samostalno koristiti različite računarske anate u cilju izučavanja biohemijskih reakcija i interakcija molekula (glikomiksa, lipomiksa, proteomiksa i genomiksa)</p>																																												
Metode izvodenja nastave:	Auditorna predavanja i laboratorijske vježbe																																												
Metode provjere znanja sa strukturu ocjene¹:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Provjera znanja i kriteriji</th> </tr> <tr> <th>Kriterij</th> <th>Poeni/bodovi</th> <th>Uslov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pohađanje nastave</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. Aktivnost na nastavi</td> <td>15</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3. Testovi</td> <td>40</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>4. Završni ispit</td> <td>40</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>U k u p n o</td> <td>100</td> <td>55</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Bodovni kriterij i ocjenjivanje</th></tr> <tr> <th>Osvojeni broj bodova</th><th>Ocjena (BiH)</th><th>ECTS ocjena</th></tr> <tr> <td>< 55</td><td>5</td><td>F, FX</td> </tr> <tr> <td>55–64</td><td>6</td><td>E</td> </tr> <tr> <td>65–74</td><td>7</td><td>D</td> </tr> <tr> <td>75–84</td><td>8</td><td>C</td> </tr> <tr> <td>85–94</td><td>9</td><td>B</td> </tr> </tbody> </table>			Provjera znanja i kriteriji			Kriterij	Poeni/bodovi	Uslov	1. Pohađanje nastave	5	3	2. Aktivnost na nastavi	15	8	3. Testovi	40	22	4. Završni ispit	40	22	U k u p n o	100	55	Bodovni kriterij i ocjenjivanje			Osvojeni broj bodova	Ocjena (BiH)	ECTS ocjena	< 55	5	F, FX	55–64	6	E	65–74	7	D	75–84	8	C	85–94	9	B
Provjera znanja i kriteriji																																													
Kriterij	Poeni/bodovi	Uslov																																											
1. Pohađanje nastave	5	3																																											
2. Aktivnost na nastavi	15	8																																											
3. Testovi	40	22																																											
4. Završni ispit	40	22																																											
U k u p n o	100	55																																											
Bodovni kriterij i ocjenjivanje																																													
Osvojeni broj bodova	Ocjena (BiH)	ECTS ocjena																																											
< 55	5	F, FX																																											
55–64	6	E																																											
65–74	7	D																																											
75–84	8	C																																											
85–94	9	B																																											
Metode provjere znanja sa strukturu ocjene¹:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Provjera znanja i kriteriji</th> </tr> <tr> <th>Kriterij</th><th>Poeni/bodovi</th><th>Uslov</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pohađanje nastave</td><td>5</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2. Aktivnost na nastavi</td><td>15</td><td>8</td></tr> <tr> <td>3. Testovi</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>4. Završni ispit</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>U k u p n o</td><td>100</td><td>55</td></tr> <tr> <th colspan="3">Bodovni kriterij i ocjenjivanje</th></tr> <tr> <th>Osvojeni broj bodova</th><th>Ocjena (BiH)</th><th>ECTS ocjena</th></tr> <tr> <td>< 55</td><td>5</td><td>F, FX</td></tr> <tr> <td>55–64</td><td>6</td><td>E</td></tr> <tr> <td>65–74</td><td>7</td><td>D</td></tr> <tr> <td>75–84</td><td>8</td><td>C</td></tr> <tr> <td>85–94</td><td>9</td><td>B</td></tr> </tbody> </table>			Provjera znanja i kriteriji			Kriterij	Poeni/bodovi	Uslov	1. Pohađanje nastave	5	3	2. Aktivnost na nastavi	15	8	3. Testovi	40	22	4. Završni ispit	40	22	U k u p n o	100	55	Bodovni kriterij i ocjenjivanje			Osvojeni broj bodova	Ocjena (BiH)	ECTS ocjena	< 55	5	F, FX	55–64	6	E	65–74	7	D	75–84	8	C	85–94	9	B
Provjera znanja i kriteriji																																													
Kriterij	Poeni/bodovi	Uslov																																											
1. Pohađanje nastave	5	3																																											
2. Aktivnost na nastavi	15	8																																											
3. Testovi	40	22																																											
4. Završni ispit	40	22																																											
U k u p n o	100	55																																											
Bodovni kriterij i ocjenjivanje																																													
Osvojeni broj bodova	Ocjena (BiH)	ECTS ocjena																																											
< 55	5	F, FX																																											
55–64	6	E																																											
65–74	7	D																																											
75–84	8	C																																											
85–94	9	B																																											

¹ Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije pocetka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.6 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

	95–100	10	A
Literatura²:	<p>Obavezna:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tsai, C.S. (2007) Biomacromolecules: Introduction to structure, function and informatics, John Wiley & Sons.2. Edwards, D., Stajich, J.E., Hansen, D. (2009) Bioinformatics: tools and applications, Springer3. Hoppensteadt, F.C., Peskin, C.S. (2010) Modeling and simulation in medicine and life sciences, Springer4. Zlatović, M., Petrović, M. (2016) Osnovi molekulskog modeliranja, Planeta Print <p>Dopunska:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Weckwerth, W. (2007) Metabolomics: methods and protocols, Humana Press2. Griffiths, W.J. (2008) Metabolomics, metabonomics and metabolite profiling, Royal Society of Chemistry3. Lee, S.Y., Papoutsakis, E.T. (1999) Metabolic engineering” CRC Press		

² Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaze ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo